www.kurdistannet.org
13/06/2002 09:13

ئامۆژگاری ئامادەنەبوویەك

ڤلادیمیر ئیلیتش ئۆلیانۆف

و/ سەلام عەبدوللا

ئەم دێرانە لە٨ئەكتۆبەر دەنووسم، هیواشم بەوە نییە سبەی بە دەستی هاوڕێیانی پترۆگراد بگات. رەنگە دوابكەوێت، چونكە رۆژی١٠ی ئەكتۆبەر دیاریكراوە بۆ كاتی دامەزراندنی كۆنگرەی سۆڤێت لە باكور. لە گەڵ ئەوەشدا، هەوڵ دەدەم، ئامۆژگارییەكانم بدەم ((ئامۆژگاری ئامادەنەبوویەك) ، بۆ ئەوەی، لە پاشاندا، سوودی لێوەربگرن، ئەگەر بەم زووانە راپەڕینی پێشبینكراوی كرێكاران و سەربازانی پترۆگرادو هەموو ((دەوروبەری)) رووی دا، بەڵاّم ئەوە هێشتا رووی نەداوە.

ئەوە روونە، كە دەبێ هەموو دەسەلاّت بۆ سۆڤێت بگوێزرێتەوە، و دەبێ بە هەمان ئەو ئەندازە، بۆ هەموو بەلشەڤییەك روون ببێتەوە، كە مەزنترین سۆزو پشتگیری گەشبینانە لە نێو هەموو كارگەران وزەحمەتكێشانی جیهان وەردەگرن، بە تایبەتی لەو وەلاّتانەی لە گەڵ یەكدا دەجەنگێن، وبە تایبەتی لە نێو جووتیارانی رووسیا. هەردوو ئەم خالاّنە زامنكراون بۆ دەسەلاّتی شۆڕشگێڕی پرۆلیتاریا (یا بەلشەفیزم، ئەمە هەمان شتە ئەمرۆ) . ئەم دوو خاڵە، لە سەر ئاستێكی بەرفرەواندا پێزانراوەو دەمێكیشە چەسپێنراون و پێویست بە باسكردنەوە نین.

بەلاّم دەبێ باسی خالێك بكەین، كەوا جێی گومانە، روون بێت، لە تێڕوانینی هەموو هاوڕێیان، ئەوەش ئەمەیە: ئەمڕۆ، گواستنەوەی دەسەلاّت بۆ سۆڤێت، واتە، بە كردەوە، راپەڕینی چەكدارانە. ئەوە مەسەلەیەكی بەلگەنەویستە، بەلاّم تا ئێستا، هەموو، بە گوێرەی پێویست لێی وردنەبوون و لێی وردنابن. ئێستا وازهێنان لە راپەڕینی چەكداری، واتە وازهێنان لە دروشمی سەرەكی بەلشەفیزم (هەموو دەسەلاّت بۆ سۆڤێت) وبە گشتی لە هەموو ئینتەرناسیونالی پرۆلیتاریای شۆڕشگێڕ.

بەلاّم راپەڕینی چەكدارانە شێوەیەكی تایبەتە لە شێوەكانی خەباتی سیاسی، ژێردەستی یاسای تایبەتە، كە دەبێ بە وریاییەوە تێ بڕوانین. كارل ماركس بە روونییەكی دەگمەن ئەم بیرۆكەیەی دەربڕیوە كاتێ نووسی ((راپەڕین)) ی چەكدارانە ((هونەرێكە وەك جەنگ)) .

فەرموون، ئەمەش هەندێ لەو رێسا سەرەكییانەیە كە ماركس لە بارەی ئەم هونەرە دایڕشتووە:

www.kurdistannet.org
13/06/2002 09:13

١/ هەرگیز نابێ یاری بە راپەڕین بکەین، کاتێ دەستی پێدەکەین، دەبێ بڕوای بتەومان هەبێت بەوەی کە پێویستە تا کۆتایی بڕۆین.

٢/ کۆکردنەوەی هێزێك، زۆر لە هێزی دوژمن زۆرتر بێت، لە شوێن و چرکەی بڕیاردەر، دەنا دوژمن شۆڕشگێڕان لەناو دەبا، چونکە ئامادەیی لەوان باشترە و رێکخستنی رێکوپێکترە.

٣/ کە راپەڕین دەستی پێکرد، دەبێ بەوپەڕی سووربوون کار بکەین و بە بێ چەند وچۆن، بگوێزینەوە، هەر چۆنێك بێ، بۆ هێرش کردن. ((بەرگری مەرگی راپەڕینی چەکدارانەیە)) .

٤/ دەبێ هەوڵ بدەین، لە پڕێکدا هێرش بکەین و سوود لەو ماوەیە وەربگرین کە هێزەکانی پەرتەوازە.

٥/ دەبێ هەموو رۆژێك سەرکەوتن بە دەست بهێنین، گەر بێ نرخیش بێ (دەتوانین بڵێین: هەر سەعاتێك، کاتێ مەسەلەکە بەیەك شارێك پەیوەست دەبێ) ، لەگەڵ پاراستنی ((سەرکەوتنی مەعنەوی)) بە هەموو نرخێك.

مارکس، وانەکانی هەموو شۆڕشەکان لە بارەی راپەڕینی چەکدارانەوەی بە ووشەیەك کورتکردەوە (دانتون کە گەورترین مامۆستای تەکتیکی شۆڕشگێڕانەیە لە مێژوو: زاتکردن، سەرلەنوێ زاتکردن، هەمیشە زاتکردن)) .

گەر ئەم ووتەیە لە١٧ی ئەکتۆبەردا بە سەر رووسیا جێبەجێ بکەین، ئەوا مانەی ئەوەیە: دەبێ لە یەك کاتدا، هێرشبردن بە سەر پترۆگراد، بەوپەڕی دەسبردی و بەپەلە، لە دەرەوەو لە ناوەوە، لە گەڕەکی کرێکارەکان و لە فینلەنداوە، لە رفل و کرۆنشتاتەوە، هێرش بە سەر هەموو **پاپۆڕەکان بکەین**، هێزێك کۆبکەینەوە کە زۆر زیاتر بێ لە لە هێزی ((پارێزەرانی بۆرژوازی)) (قوتابییەکانی قوتابخانە سەربازییەکان) و ((هێزی فندی) (بەشێك لە قۆقاز) ، . . . هتد کە ژمارەیان دەگاتە١٥و٢٠هەزار پیاو (رەنگە لەوەش زیاتر بن) .

دەبێ هەر سێ هێزە سەرەکییەکەمان رێك بخەین: پاپۆڕەکان، کرێکاران و یەکانە سەربازییەکان، بە شێوەیەك کە **بەهەر نرخێك بێ** و زیانەکان هەرچەند بن، داگیر بکەین و بیانپارێزین:١/سەنترالّی تەلەفۆن٢/ کارەبا٣/وێستگای شەمەندەفەر٤/ پردەکان، ئەمیان بە پلەی یەکەم.

دەبێ جەسوورترین کەسەکان هەڵبژێرین ((هێزی رووبەروو بوونەوە)) ، کرێکارە لاوەکان و باشترین دەریاوان) و لەمانە مەفرەزەی بچووك پێکبهێنین، ئەرکی داگیرکردنی هەموو خاڵە گرنکەکان پێ بسپێرین و لە هەموو شوێنێکیشدا بەشداری بکەن، لە هەموو ئەکتسیونە

گرنگەکان، بۆ نموونە: گەماروودان و دابڕاندنی پترۆگراد و داگیرکردنی بە هێرشبرنی لە بار، لە لایەن دەریاوان، کرێکاران و یەکانە سەربازییەکان، –ئەم ئەرکە پێویستی **بە هونەرو زاتکردنی سیٚ بارەوە هەیە.**

دەبیٚ مەفرەزەگەلێك پێکبهێنین کە باشترین کرێکار لە ریزەکانی بێت و بە تفەنگ و نارنجۆك چەکدار بن و هێرش بە سەر ((ناوەندەکان)) ی دوژمن (قوتابخانە سەربازییەکان، کارەبا و تەلەفۆن، . . . هتد) بهێنن و لە ژێر درووشمی: **تا دوا کەسمان دەمرین و ناهێلٚین دوژمنان تێپەڕن) گەمارووی بدەن.**

هیوامان وایە، هێزەکان سەرکەوتووانە، راسپاردەکانی دانتۆن و مارکسی مەزن جێبەجیٚ بکەن، ئەگەر بڕیاری راپەڕین درا. سەرکەوتنی شۆڕشی رووسیا و جیهان لە سەر دوو یا سیٚ رۆژ لە خەبات راوەستاوە.

لە ٨ئەکتۆبەر١٩١٧ نووسراوە.

یەکەم جار لە٧/نۆڤەمبەر١٩٢٠لە رۆژنامەی پراڤدا، ژمارە٢٥٠بلاٚوکراوەتەوە

جلدی٣٤، لاپەڕەی٣٨٢–٣٨٤

لە زمانی عەرەبییەوە، جلدی٧، لاپەڕەی٣٢٣–٣٢٦

٢٠٠٢/٦/١٣

تێبینی: تکایە هەر نوقسانی یا هەڵەیەك دەبینن، ئاگەدارم بکەنەوە، بۆ ئەوەی بۆ کاتی لە چاپدانی هەموو بەرهەمە وەرگێڕاوەکانی مارکس و ئەنگلس و لینین لە تۆی کتێبێکدا، بە کەمترین هەڵە بلاٚوبکرێنەوە. هاریکاریتان جێگای ڕێز و سوپاسە.

baukiprawda@aol.com

www.kurdistannet.org